



Na osnovu člana 124. Zakona o bankama FBiH i člana 17. Odluke o eksternoj reviziji i sadržaju revizije u Banci Addiko Bank d.d. Sarajevo objavljuje

Izvještaj nezavisnog revizora dioničarima Addiko Bank d.d. Sarajevo o sažetim finansijskim izvještajima

Mišljenje

Sažeti finansijski izvještaji, koji obuhvataju sažeti izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2021. godine, sažeti izvještaj o dobiti ili gubitku i sažeti izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za tada završenu godinu i osnovne informacije o Banci, izvedeni su iz revidiranih finansijskih izvještaja Addiko Bank d.d. Sarajevo ("Banka") za godinu završenu 31. decembra 2021. godine. Prema našem mišljenju, priloženi sažeti finansijski izvještaji usklađeni su, u svim značajnim odrednicama, sa revidiranim finansijskim izvještajima, u skladu sa osnovom za pripremu navedenom u Bilješci 1.

Sažeti finansijski izvještaji

Sažeti finansijski izvještaji ne sadrže sva objavljivanja zahtijevana zakonskom računovodstvenom regulativom primjenjivom na banke u Federaciji Bosne i Hercegovine. Čitanje sažetih finansijskih izvještaja i revizorovog izvještaja o njima stoga nije zamjena za čitanje revidiranih finansijskih izvještaja i revizorovog izvještaja o njima. Sažeti finansijski izvještaji i revidirani finansijski izvještaji ne odražavaju učinke događaja koji su nastali nakon datuma našeg izvještaja o revidiranim finansijskim izvještajima.

Revidirani finansijski izvještaji i naše mišljenje o njima

Izrazili smo nemodifikovano revizijsko mišljenje o revidiranim finansijskim izvještajima u našem izvještaju datiranom sa 23. mart 2022. godine. Taj izvještaj također sadrži i komunicirana ključna revizorska pitanja.

Odgovornost Uprave za sažete finansijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje sažetih finansijskih izvještaja u skladu sa osnovom za pripremu navedenom u Bilješci 1.

Bilješka uz sažete finansijske izvještaje

1 Osnova za pripremu

Sažeti finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu s kriterijima koje je utvrdila Uprava, a usklađeno sa zahtjevima Odluke o eksternoj reviziji i sadržaju revizije u banci izdate od strane Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH 81/17). Prema tim kriterijima, Banka objavljuje sažetak izvještaja o finansijskom položaju, sažetak izvještaja o dobiti ili gubitku, sažetak izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i osnovne informacije o Banci. Ovi sažeti finansijski izvještaji izvedeni su iz revidiranih finansijskih izvještaja Addiko Bank d.d. Sarajevo na dan i za godinu koja je završila 31. decembra 2021. godine, pripremljenih u skladu sa zakonskom računovodstvenom regulativom primjenjivom na banke u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IZVJEŠTAJ O DOBITI I GUBITKU

Za godinu koja je završila 31.12.2021. (u 000 BAM)

	01.01.-31.12.2021.	01.01.-31.12.2020.
Prihod od kamata izračunati metodom efektivne kamatne stope	30.134	30.583
Rashod od kamata	-3.408	-3.752
Neto prihod od kamata	26.726	26.831
Prihod od naknada i provizija	19.221	16.623
Rashod od naknada i provizija	-4.412	-3.937
Neto prihod od naknada i provizija	14.809	12.686
Neto rezultat od finansijskih instrumenata	640	2.444
Ostali operativni prihodi	1.615	646
Ostali operativni rashodi	-3.115	-3.408
Prihodi iz redovnog poslovanja	40.675	39.199
Troškovi zaposlenih	-14.670	-14.124
Ostali administrativni troškovi	-13.391	-13.343
Amortizacija	-3.018	-3.578
Rashodi iz redovnog poslovanja	-31.079	-31.045
Poslovni rezultat	9.596	8.154
Ostali rezultat	2.887	-743
Troškovi kreditnih gubitaka finansijske imovine	3.524	-25.557
Rezultat prije poreza	16.007	-18.146
Porez na dobit	-1.375	5.135
Rezultat nakon poreza	14.632	-13.011
od čega vlasnicima kapitala matičnog društva pripada	14.632	-13.011
Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti		
	31.12.2021.	31.12.2020.
Rezultat nakon poreza	14.632	-13.011
Ostala sveobuhvatna dobit	-3.884	1.063
Stavke koje se neće reklasificirati u dobit ili gubitak	268	118
Rezerve fer vrijednosti - vlasnički instrumenti	268	118
Neto promjena fer vrijednosti	297	131
Porez na dobit	-29	-13
Stavke koje se mogu reklasificirati u dobit ili gubitak	-4.152	945
Rezerve fer vrijednosti - dužnički instrumenti	-4.152	945
Neto promjena fer vrijednosti	-3.708	3.242
Neto iznos prenesen u dobit ili gubitak	-693	-2.354
Porez na dobit	249	57
Ukupna sveobuhvatna dobit za godinu	10.749	-11.948
od čega vlasnicima kapitala matičnog društva pripada	10.749	-11.948

OSNOVNE INFORMACIJE O BANC

1. OSNOVNE INFORMACIJE O BANC		2. NADZORNI ODBOR BANKE		3. ODBOR ZA REVIZIJU		4. UPRAVA BANKE	
Naziv: ADDIKO BANK d.d.		Edgar Flaggl Predsjednik Nadzornog odbora		Ana Dorić Škeva Predsjednica Odbora za reviziju		Sanela Pašić Predsjednica Uprave	
Adresa: Sarajevo, Trg solidarnosti 12		Maida Karalić Član		Mirela Salković Član		Selma Omić Član Uprave	
Telefon: 00 387 33 755 730		Berislav Jozic Član		Siniša Radonjić Član		Mario Ivanković Član Uprave	
S.W.I.F.T. HAABBA22		Meliha Povlakić Član					
Damir Karamehmedović Član							
5. INTERNI REVIZOR BANKE		6. BROJ PODRUŽNICA:		7. BROJ ZAPOSLENIH:		8. VANJSKI REVIZOR BANKE	
Šejla Derlek		28 podružnica		357		KPMG B-H d.o.o za reviziju	
						9. DIONIČARI KOJI IMAJU 5% ILI VIŠE DIONICA S PRAVOM GLASA:	
						Addiko Bank AG, Beč, Austrija	

Revizorova odgovornost

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o tome da li su sažeti finansijski izvještaji usklađeni, u svim značajnim odrednicama, s revidiranim finansijskim izvještajima, temeljeno na našim postupcima koji su obavljeni u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardom (MRevS-om) 810 (izmijenjen), „Angažmani radi izvještavanja o sažetim finansijskim izvještajima“.

Ostala pitanja

Finansijske izvještaje Banke za godinu završenu 31. decembra 2020. godine, revidirao je drugi revizor koji je izrazio nemodificirano mišljenje o tim finansijskim izvještajima 24. februara 2021. godine.

KPMG B-H d.o.o. za reviziju

6. april 2022.

Registrovani revizori
Zmaja od Bosne 7-7A
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

U ime KPMG B-H d.o.o. za reviziju

Manal Bećirbegović
Izvršni direktor

Vedran Vukotić
FBiH ovlašteni revizor
Broj licence: 3090017124

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU

na dan 31. decembra 2021. godine (u 000 BAM)

	31.12.2021.	31.12.2020.
Imovina		
Novac i novčana sredstva	291.150	266.199
Kredit i potraživanja	467.677	501.099
Kredit i potraživanja od kreditnih institucija	25	127
Kredit i potraživanja od klijenata	467.652	500.972
Investicijski vrijednosni papiri	243.068	204.047
Materijalna imovina	20.584	20.649
Nekretnine, postrojenja i oprema	20.535	20.595
Investicijske nekretnine	49	54
Nematerijalna imovina	6.091	6.308
Porezna imovina	5.576	6.731
Kratkoročna porezna imovina	1.783	1.783
Odgođena porezna imovina	3.793	4.948
Ostala imovina	2.323	2.852
Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje klasifikovane kao namijenjene prodaji	1.023	3.752
Ukupna aktiva	1.037.492	1.011.637
Obaveze		
Finansijske obaveze vrednovane po amortizovanom trošku	807.607	793.441
Depoziti kreditnih institucija	915	788
Depoziti klijenata	797.690	784.412
Ostale finansijske obaveze	9.002	8.241
od toga IFRS 16	1.512	1.308
Rezervisanja	14.185	17.164
Ostale obaveze	8.115	4.195
Ukupne obaveze	829.907	814.800
Kapital		
Dionički kapital	100.403	100.403
Zakonske rezerve	25.101	25.101
Rezerve fer vrijednosti	28	3.912
Zadržana dobit	82.053	67.421
Ukupno kapital	207.585	196.837
Ukupno obaveze i kapital	1.037.492	1.011.637



Sanela Pašić
Predsjednik Uprave

Selma Omić
Član Uprave

Mario Ivanković
Član Uprave